

α. Mirjana

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96- ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 29 stav 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 3/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj _____ 2012. godine, donijela je

(Prijedlog)

ODLUKU
o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača
Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo"

Član 1.

Član 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo", („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 3/99 - Prečišćeni tekst i 33/07), mijenja se i glasi:

"Član 5.

Djelatnost "Arhiva" je:
91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva."


Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."

Broj: 01-02- /12
Sarajevo, __. __. 2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. dr. Mirjana Malić :



OBRAZLOŽENJE



I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo", sadržan je u odredbama člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 3. i 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list Republike Bosne i Hercegovine", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 29 stav 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 3/05).

- odredbama člana 12. stav 1. tačka c) Ustava Kantona Sarajevo određeno je da je isključiva nadležnost Kantona Sarajevo "utvrđivanje i provođenje kulturne politike",
- odredbama 18. stav 1. tačka b) Ustava da "Skupština Kantona donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona."

- odredbama člana 3. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), "određeno je da javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine, skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, samostalno ili sa drugim fizičkim licem kada nadležna skupština ocjeni da za njeno osnivanje postoji pravni interes.
- odredbama člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), određeno je da: "Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.
Akt o osnivanju ustanove sadrži:
 - naziv osnivača,
 - naziv i sjedište ustanove,
 - **djelatnost ustanove,**
 - iznos sredstava za osnivanje i početak rada ustanove i način njihovog obezbjeđivanja,
 - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
 - međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
 - način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
 - prava, obaveze i odgovornosti ustanove u pravnom prometu;
 - lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
 - rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
 - druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Odredbama člana 29 stav 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/00 i 3/05) određeno je da: "Arhivsku djelatnost obavlja Historijski arhiv Sarajevo (u daljem tekstu: "Arhiv Kantona)."



RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Ovom odlukom mijenja se osnivački akt Javne ustanove u dijelu koji se odnosi na šifre djelatnosti JU "Historijski arhiv Sarajevo", u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10).

Klasifikacija djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 upotrebljava se za određivanje djelatnosti, odnosno za razvrstavanje po djelatnostima poslovnih i drugih subjekata i njihovih dijelova za potrebe statistike, različitih službenih i drugih administrativnih zbirki podataka (evidencije, registri, baze podataka i sl.).

Iz tih razloga potrebno je uskladiti djelatnosti ove javne ustanove sa važećom Odlukom.

Prema važećoj Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 47/10) mijenjaju se odnosno usklađuju dosadašnje šifre djelatnosti i klasifikacija djelatnosti Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo", sadržane u odredbama člana 5. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo" („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 3/99- Prečišćeni tekst i 33/07) na način da glase:

"Član 5.

Djelatnost "Arhiva" je:



91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva."

Pri tome:

91.01 Djelatnost biblioteka i arhiva

Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd, kao i rad državnog arhiva:
- organizacije zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
- izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
- posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpce, umjetničkih djela itd.
- pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka.



Broj: 09-02-21185-8/12
 Sarajevo, 03.07.2012. godine

04-07-2012

KANTON SARAJEVO
 MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo".-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Historijski arhiv Sarajevo", usklađen je sa odredbama Odluke o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 47/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/11-Novi prečišćeni tekst i broj: 30/11-Ispravka), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

- ① Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva





SEKRETAR
 Hamida Dizdara, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
 e-mail: ured@ks.gov.ba
 Tel/fax: +387 (0) 33 360-448
 Sarajevo; Hamida Dizdara 1





SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 3 - Strana

Srijeda, 24. februara 1999.

Član 6.
"Collegium" ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke "Collegium" preuzima objekte i opremu na korištenje i prava i obaveze bivše gradske Javne ustanove "Collegium artisticum", Sarajevo.

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Kantona.

Član 8.

Izvori sredstava za rad "Collegiuma" su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještenja i iz drugih izvora.

Član 9.

Vlada Kantona daje saglasnost na pravila, planove rada i razvoja i godišnji program rada "Collegiuma".

Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i "Collegiuma" koja nisu regulisana ovom odlukom, utvrđiće se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u "Collegiumu" je Upravni odbor od 5 članova.

Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu se imenuje iz reda stručnih kadrova zaposlenih u "Collegiumu".

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Član 12.

Organ rukovođenja u "Collegiumu" je direktor.

Direktora "Collegiuma" imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor "Collegiuma" ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u "Collegiumu" je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u "Collegiumu".

Član 14.

Radnici "Collegiuma" ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima "Collegiuma" i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor "Collegiuma" uskladiće pravila, akt o unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitosti rada "Collegiuma", Sarajevo vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Član 17.

Javna ustanova "Collegium artisticum", Sarajevo, obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze "Collegium" odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač "Collegiuma" je supsidijarno odgovoran za obaveze "Collegiuma".

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i 152. stav 1. Poslovnog Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97) Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22.2.1999. godine, utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo".

Prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" obuhvata:

1. Odluku o preuzimanju prava osnivača Radne organizacije "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92);
2. Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97);

u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-3/99

22. februara 1999. godine
Sarajevo

Predsjednik

Zakonodavno-pravne komisije
Avdo Čampara, s. r.

ODLUKA

O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE USTANOVE "ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"

(PREČIŠĆEN TEKST)

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine grada Sarajeva", broj 10/92) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" koja nastavlja sa radom kao Javna ustanova u državnoj svojini.

Član 3.

Naziv Javne ustanove je "Istorijski arhiv Sarajevo" (u tekstu: Arhiv).

Sjedište Arhiva je u Sarajevu, Ulica Koturova 3.

Član 4.

Arhiv ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Djelatnost Arhiva je:

92.51.2. djelatnost javnih arhiva.

Član 6.

Arhiv ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 7.



Danom stupanja na snagu ove odluke Arhiv preuzima objekte i opremu na korištenje i prava i obaveze bivše gradske Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo".

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Kantona.

Član 8.

Izvori sredstava za rad Arhiva su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga,
- iz legata, poklona, zavještenja i iz drugih izvora.



Član 9.

Vlada Kantona daje saglasnost na Pravila, planova rada i voja i godišnji program rada Arhiva.

Član 10.

Pitanje prava i obaveza između osnivača i Arhiva koja nisu ulisana ovom odlukom, utvrđuje se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u Arhivu je Upravni odbor od pet članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje iz reda stručnih kadrova zaposlenih u Arhivu. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo.

Član 12.

Organ rukovođenja u Arhivu je direktor. Direktora Arhiva imenuje Upravni odbor na osnovu konkursa koji se objavljuje u javnim glasilima, uz saglasnost Vlade Kantona.

Direktor Arhiva ne može biti član Upravnog odbora.

Član 13.

Organ kontrole poslovanja u Arhivu je Nadzorni odbor od tri člana.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u Arhivu.

Član 14.

Radnici Arhiva ostvaruju prava u skladu sa zakonom, pravilima Arhiva i kolektivnim ugovorom.

Član 15.

Upravni odbor uskladiće pravila, akt u unutrašnjoj organizaciji i druga akta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 16.

Nadzor nad zakonitostju rada Arhiva vrši Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Član 17.

Javna ustanova "Istorijski arhiv Sarajevo", obavezna je da u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ove odluke podnese prijavu radi upisa ovih promjena u sudski registar koji se vodi kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

Član 18.

Za svoje obaveze Arhiv odgovara svom svojom imovinom - potpuna odgovornost.

Osnivač Arhiva je supsidijarno odgovoran za obaveze Arhiva.

Na osnovu člana 37. stav 4. alineja 3. i člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/96, 10/96, 4/97 i 6/97) Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 22.2.1999. godine utvrdila je prečišćen tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo.

Prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove, "Kamerni teatar '55", Sarajevo obuhvata:

- Odluku o preuzimanju prava osnivača Radne organizacije "Kamerni teatar '55", Sarajevo ("Službene novine grada Sarajeva, broj 10/92);

- Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97);

u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Broj 01-05-12-4/99
22. februara 1999. godine Sarajevo

Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Avdo Čampara, s. r.

ODLUKA

O PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "KAMERNI TEATAR '55", SARAJEVO
(PREČIŠĆEN TEKST)

Član 1.

Ovom odlukom preuzima se Odluka o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo, ("Službene novine grada Sarajevo", broj 10/92) kao Odluka Kantona Sarajevo.

Član 2.

Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo koja nastavlja sa radom kao kantonalna Javna ustanova u državnoj svojini.

Naziv Javne ustanove je "Kamerni teatar '55" (u daljem tekstu: Teatar).

Sjedište Teatra je u Sarajevu, Ulica Maršala Tita 56/II.

Član 4.

Teatar ima svojstvo pravnog lica.

Član 5.

Djelatnost Teatra je:

- 92.31. Umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost)
- 92.32. Djelatnost objekata za kulturne priredbe.

Član 6.

Teatar ne može promijeniti djelatnost iz člana 5. ove odluke bez saglasnosti osnivača.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove odluke Teatar preuzima cije i opremu na korištenje i prava i obaveze bivše gradske Javne ustanove "Kamerni", Sarajevo.

Objekti i oprema iz stava 1. ovog člana imovina su Kantona Sarajevo.

Član 8.

Izvori sredstava za rad Teatra su:

- sredstva osnivača,
- iz naknada za obavljanje intelektualnih i drugih usluga
- iz legata, poklona, zavještanja i iz drugih izvora.

Član 9.

Vlada Kantona daje saglasnost na pravila, planove razvoja i godišnji program rada Teatra.


Član 10.

Pitanja prava i obaveza između osnivača i Teatra koja regulisana ovom odlukom, utvrđuje se ugovorom.

Član 11.

Organ upravljanja u Teatru je Upravni odbor od pet članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora po pravilu imenuje se iz reda stručnih kadrova zaposlenih u teatru.

Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona.



Član 5.

U čl. 15. i 17. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Collegium artisticum", Sarajevo."

Član 6.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16.a. koji glasi:

"Član 16a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 7.

Upravni odbor "Collegiuma" dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Collegium artisticum", Sarajevo.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24525/07

Predsjedavajući

26. septembra 2007. godine

Skupštine Kantona Sarajevo

Sarajevo

dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 29. stav 1. Zakona o arhivskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00 i 3/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO"**

Član 1.

U nazivu i čl. 1., 2. i 3. stav 1., članu 7. stav 1. i članu 17. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99-Prečišćeni tekst), riječ "Istorijski" zamjenjuje se riječju "Historijski".

Član 2.

U članu 3. stav 2. riječi: "Koturova 3", zamjenjuju se riječima: "Alipašina broj 19."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište Arhiva iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti".

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Arhiva donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".

Član 3.

U članu 6. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Arhiva iz člana 5. ove Odluke može se proširiti promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti don Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 9. iza riječi "Pravila" dodaju se riječi: "pravilnik unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio tek ostaje nepromijenjen.

Član 5.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i pristeka mandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

- ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad Arhiva,
- ako je Arhiv poslovao sa gubitkom dvije (2) godinu uzastopno,
- na njegov lični zahtjev,
- ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu finansijskom poslovanju Arhiva,
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilnik ustanove.

Procedura usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja navedenih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora i direktora, precizirati će se Pravilima Arhiva."

Član 6.

U čl. 15. i 17. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo".

Član 7.

Iza člana 16. dodaje se novi član 16.a. koji glasi:

"Član 16a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.


Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 8.

Upravni odbor Arhiva dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 9.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Istorijski arhiv Sarajevo".



Broj 33, 23. oktobra 2007.

Član 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24520/07
26. septembra 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i odluka Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "BOSANSKI
KULTURNI CENTAR" SARAJEVO**

Član 1.

U člani 3. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst), iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. glase:

"Naziv i sjedište Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti".

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Javne ustanove "Bosanski kulturni centar", Sarajevo donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo".

Član 2.

U članu 6. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" iz stava 1. ove Odluke može se proširiti ili promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.

Član 3.

U članu 10. iza riječi "pravila" dodaju se riječi: "pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji", a ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

Član 4.

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

"Član 13a.

Vlada Kantona će razriješiti predsjednika i člana Upravnog odbora, direktora i predsjednika i člana Nadzornog odbora i prijedloga imandata na koji su imenovani u sljedećim slučajevima:

ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nezakonit rad "Bosanskog kulturnog centra",

ako je "Bosanski kulturni centar" poslovao sa gubitkom dvije (2) godine uzastopno,

na njegov lični zahtjev,

ako Skupština ne usvoji godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju "Bosanskog kulturnog centra",

ili u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i pravilima Javne ustanove.

Postupak usvajanja izvještaja o radu i finansijskom poslovanju ustanove, posljedice mogućeg neusvajanja godišnjih akata, kao i postupak i način razrješenja predsjednika i članova upravnog i nadzornog odbora i direktora, precizirat će se u pravilima "Bosanskog kulturnog centra".

Član 5.

U čl. 14. i 18. riječ "ove" briše se, a riječ "odluke" zamjenjuje se riječima: "Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar". Sarajevo.

Član 6.

Iza člana 17. dodaje se novi član 17.a. koji glasi:

"Član 17.a.

Upravni, odnosno nadzorni odbor obavezan je da Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo redovno dostavlja zapisnike sa održanih sjednica upravnog, odnosno nadzornog odbora, a izvještaj o radu godišnje.

Godišnji izvještaj o radu sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu upravnog odbora i izvještaj o radu nadzornog odbora."

Član 7.

Upravni odbor "Bosanskog kulturnog centra" dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladi Pravila i Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte sa odredbama ove Odluke.

Član 8.

Ovlašćuje se Zakonodavna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar" Sarajevo.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24522/07
26. septembra 2007. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 25. Zakona o muzejskoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00 i 7/05), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 26. septembra 2007. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
PREUZIMANJU PRAVA OSNIVAČA JAVNE
USTANOVE "MUZEJ SARAJEVA"**

Član 1.

U članu 3. stav 2. Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove "Muzej Sarajeva" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/99 - Prečišćeni tekst), riječi: "Velika avlija bb", zamjenjuju se riječima: "Josipa Štadlera broj 32."

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"Naziv i sjedište Muzeja iz st. 1. i 2. ovog člana može se promijeniti".

"Odluku o promjeni naziva i sjedišta Muzeja donosi Skupština Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština) na prijedlog Vlade Kantona".


Član 2.

U članu 6. dodaju se novi st. 1. i 2. koji glase:

"Djelatnost Muzeja iz člana 5. ove odluke može se proširiti ili promijeniti".

"Odluku o proširenju ili promjeni djelatnosti donosi Skupština na prijedlog Vlade Kantona".

Dosadašnji stav 1. postaje stav 3.



IZVOD IZ USTAVA KANTONA SARAJEVO

III- NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti određene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu pretpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona

Član 11a³

Kanton osigurava da konstitutivni narodi i pripadnici grupe Ostalih budu proporcionalno zastupljeni u ministarstvima Kantona. Takva proporcionalna zastupljenost u skladu je sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa 7.


Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- f) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zoniranje;
- g) donošenje propisa o unapređivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- k) stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- l) stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- m) finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

³ Ovaj član je dodan Amandmanom XIX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)



Član 17.

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 35⁴ poslanika.
(Stav 2. je brisan⁵)

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje četiri godine.⁶

Klub delegata konstitutivnog naroda formira se uz uslov da postoji najmanje jedan delegat tog konstitutivnog naroda u Skupštini.⁷

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) _____⁸
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje Vladu Kantona⁹;
- f) _____¹⁰
- g) _____¹¹
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prenosu ovlaštenja Kantona na općinu, Grad¹² i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

⁴ Broj poslanika Skupštine izmijenjen je Amandmanom XIV („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 14/00). Nije brisan raniji tekst u zagradi „(četrdesetpet)“, ali se očito radi o grešci, pa smo ovaj tekst izostavili

⁵ Stav 2. brisan je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), a dosadašnji st.3. i 4. postali su st. 2. i 3.

⁶ Stav 3. izmijenjen je Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁷ Iza stava 3. dodat je novi stav 4. – Amandmanom XX („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁸ Tačka c) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

⁹ Tačka e) izmijenjena je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹⁰ Tačka f) je brisana Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹¹ Tačka g) brisana je Amandmanom XXI („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04)

¹² Riječ “općine” zamijenjena je riječima: “općinu, Grad” - Amandmanom III („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 16/97)



SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Godina I – Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Akontacija pretplate
za 1992. godinu 3.900 dinara
Ziro-račun 10100-603-1396

110

6/92 8/93 13/94

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

O USTANOVAAMA

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ustanova, u smislu ove uredbe, osniva se za obavljanje djelatnosti obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, dječije zaštite, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrđenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti nije sticanje dobiti

Ustanova ima svojstvo pravnog lica.

Član 2.

Ustanovu može osnovati domaće odnosno strano pravno i fizičko lice (u daljem tekstu: osnivač) u svim oblicima svojine. Zakonom se može utvrditi da strano i pravno i fizičko lice ne može osnovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova. Pod javnom službom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se javno i nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), opštine ili gradske zajednice.

Javnu ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština RBiH), skupština opštine, skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, sa ostalno ili sa drugim pravnim odnosno fizičkim licem, kada je ta skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Radnici ostvaruju svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

II – OSNIVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje i početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- naziv osnivača,
- naziv i sjedište ustanove,
- djelatnost ustanove,
- iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- međusobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima,
- prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- lice koje će do imenovanja organa rukovođenja predstavljati i zastupati ustanovu i njegova ovlaštenja i odgovornosti,
- rok za donošenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovođenja ustanove,
- druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača. Ako ustanovu osniva dva ili više osnivača, njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti uređuju se ugovorom koji se zaključuje u pismenoj formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača na drugo pravno ili fizičko lice. Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjenu osnivača ustanove.


Član 9.

Ustanova ne može početi da obavlja djelatnost dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitosti rada, rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom.

III – DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRUŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrđene zakonom za svaku od tih djelatnosti.



IZVOD IZ ZAKONA O ARHIVSKOJ DJELATNOSTI

(„Službene novine Kantona Sarajevo“, br 2/00 i 3/05)

Član 28.

Arhivi mogu međusobno vršiti razmjenu arhivske građe u svrhu popunjavanja svojih fondova i zbirki.

Razmjena originalne arhivske građe sa drugim kantonima, entitetom i inostranstvom može se vršiti samo uz odobrenje Ministarstva.

O izvršenoj razmjeni arhivske građe obavještavaju se Arhiv Federacije BiH i Arhiv Bosne i Hercegovine.

III - ARHIV KANTONA I ARHIVI

Član 29.

Arhivsku djelatnost obavlja Istorijski arhiv Sarajevo (u daljem tekstu: Arhiv Kantona).

Za vršenje arhivske djelatnosti Grad i opština sa teritorije Kantona mogu osnovati arhiv Grada, odnosno opštine (u daljem tekstu: arhiv)

Član 11.

Ustanova može, bez upisa u sudski registar, da obavlja privrednu djelatnost i privrednu aktivnost radi zbrinjavanja poslovno nesposobnih lica i profesionalnog osposobljavanja i zapošljavanja invalidnih lica, u manjem obimu ili povremeno, ako ta djelatnost odnosno aktivnost služi ostvarivanju djelatnosti odnosno izvršavanju poslova radi kojih je ustanova osnovana.

Član 12.

Ustanovi se mogu povjeriti javna ovlaštenja iz djelokruga organa državne uprave za vršenje i stručnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove ima određena ovlaštenja u pravnom prometu, kao i poseban obračun rezultata poslovanja, u skladu sa zakonom.

Dio ustanove iz stava 1. ovog člana nema svojstvo pravnog lica.

Član 14.

Ustanova može proširiti ili promijeniti djelatnost, kao i izvršiti statusne promjene: spajanje, pripajanje, podjelu i izdvajanje.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi osnivač.

Član 15.

Osnivači ustanova koje su se spojile odlučuju o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovi koja je nastala spajanjem.

Osnivač ustanove koja se podijelila i ustanove iz koje se izdvoji dio u samostalnu ustanovu odlučuje o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema ustanovama koje su nastale podjelom, odnosno prema ustanovi koja je nastala izdvajanjem.

Prava i obaveze osnivača prema ustanovi koja se pripojila drugoj ustanovi prestaju danom upisa akta o pripajanju u sudski registar.

U slučaju statusne promjene ustanove imovinska i druga prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Član 16.

Ustanova može ugovorom povjeriti drugoj ustanovi, preduzeću ili fizičkom licu obavljanje administrativno-tehničkih i pomoćnih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 17.

Zakonom se može propisati obaveza udruživanja ustanova u odgovarajući oblik udruživanja (u daljem tekstu: obavezni oblik udruživanja), njegova prava, obaveze, način sticanja sredstava za rad, način upravljanja i rukovođenja i druga pitanja.

Ustanove udružene u obavezni oblik udruživanja zadržavaju svojstvo pravnog lica.

Član 18.

Rad ustanova i obaveznog oblika udruživanja je javan.

IV – SJEDIŠTE I NAZIV USTANOVE

Član 19.

Sjedište ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost radi koje je ustanova osnovana.

Ako se djelatnost obavlja u više mjesta, sjedištem se smatra mjesto koje je određeno pravilima ustanove.

Član 20.

Ustanova može promijeniti sjedište uz saglasnost osnivača. Odluka o promjeni sjedišta ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Član 21.

Naziv ustanove je ime pod kojim ustanova radi. Ustanova može promijeniti naziv, uz saglasnost osnivača.

Odluka o promjeni naziva ustanove donosi se na način utvrđen pravilima ustanove.

Pravilima ustanove može se utvrditi da dio ustanove iz člana 13. ove uredbe može, uz naziv ustanove, dodati i bliži naziv tog dijela ustanove.

Član 22.

Naziv ustanove upućuje na djelatnost i sjedište ustanove. Ustanova može imati i skraćeni naziv. Naziv i skraćeni naziv mora se istaći na ulazu u poslovne prostorije ustanove.

Član 23.

U naziv ustanove može se unijeti ime umrle istorijske i druge znamenite ličnosti.

Za unošenje u naziv imena iz stava 1. ovog člana potrebna je dozvola organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanove, osim ako je jedan od osnivača Skupština R BiH, skupština opštine ili skupština gradske zajednice, kao i pristanak srodnika te ličnosti do trećeg stepena srodstva, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Na zahtjev organa uprave koji vrši nadzor nad zakonitostima rada ustanove ili srodnika iz stava 2. ovog člana nadležni viši sud odlučuje da se iz naziva ustanove briše ime umrle istorijske ili druge znamenite ličnosti, ako ocijeni da je načinom obavljanja djelatnosti ustanove ugled te ličnosti doveden u pitanje.

U naziv ustanove ne može se unijeti naziv Republike, opštine ili gradske zajednice, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

V – ORGAN UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I DRUGI ORGANI U USTANOVAMA

Član 24.

Organ upravljanja u ustanovi je upravni odbor.

Organ rukovođenja u ustanovi je direktor, upravnik, dekan ili drugi odgovarajući poslovodni organ utvrđen zakonom (u daljem tekstu: direktor).

Organ kontrole poslovanja u ustanovi je nadzorni odbor.

Član 25.

Upravni odbor ima najmanje tri, a najviše devet članova. Predsjednika i članove upravnog odbora imenuje i razrješava osnivač.

Predsjednika i članove upravnog odbora javne ustanove imenuje i razrješava u ime osnivača Vlada Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada R BiH), izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice.

Jedna trećina članova upravnog odbora, po pravilu, imenuje se iz reda stručnih radnika zaposlenih u ustanovi.

Predsjednik i članovi upravnog odbora imenuju se za vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Direktor ustanove ne može biti član upravnog odbora. Broj članova upravnog odbora bliže se određuje pravilima ustanove, u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju ustanove.

Član 26.


Osnivač odnosno Vlada R BiH, izvršni organ opštine ili izvršni organ gradske zajednice može razrješiti predsjednika i člana upravnog odbora i prije vremena za koje je imenovan, ako utvrdi da je odgovoran za neuspjeh ili nezakonit rad ustanove, na njegov lični zahtjev i u drugim slučajevima utvorenim zakonom i pravilima ustanove.

Član 27.

Upravni odbor

- donosi pravila ustanove,
- imenuje i razrješava direktora,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji program rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslovanja druge opšte akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti ustanove.

Ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno, kao od



Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima

90.03 Umjetničko stvaralaštvo

Ovaj razred uključuje:

- djelatnosti slobodnih umjetnika, kao što su kipari, slikari, crtači crtanog filma ili karikaturisti, graveri, bakroresci itd.
- djelatnosti slobodnih autora za različita područja, uključujući beletristiku, kao i tehničke tekstove
- djelatnost neovisnih novinara
- restauriranje umjetničkih djela, kao što su umjetničke slike itd.

Ovaj razred isključuje:

- izradu skulptura, osim umjetničkih originala (vidi 23.70)
- restauriranje orgulja i drugih historijskih muzičkih instrumenata (vidi 33.19)
- proizvodnju filmova i videofilmova (vidi 59.11, 59.12)
- restauriranje namještaja (osim predmeta muzejskih zbirki) (vidi 95.24)

90.04 Rad umjetničkih objekata

Ovaj razred uključuje:

- rad koncertnih i pozorišnih dvorana te ostalih umjetničkih objekata

Ovaj razred isključuje:

- rad kinematografa (vidi 59.14)
- djelatnosti agencija za prodaju karata (vidi 79.90)
- rad muzeja svih vrsta (vidi 91.02)

91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Ova oblast uključuje djelatnosti biblioteka i arhiva; rad muzeja svih vrsta, botaničkih i zooloških vrtova; rad historijskih mjesta i djelatnosti prirodnih rezervata.

Također uključuje očuvanje i izlaganje predmeta, znamenitosti i prirodnih čuda historijske, kulturne i obrazovne važnosti (npr. znamenitosti svjetske baštine itd.).

Ova oblast isključuje:

- sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti, kao što je rad kupališta i rekreacijskih parkova (vidi oblast 93)

91.0 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

91.01 Djelatnosti biblioteka i arhiva

Ovaj razred uključuje:

- dokumentacijske i informacijske djelatnosti biblioteka svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima, kao što su studenti, naučnici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
 - organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
 - izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
 - posuđivanje i čuvanje knjiga, geografskih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpca, umjetničkih djela itd.
 - pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
- djelatnosti fototeka i filmoteka

91.02 Djelatnosti muzeja

Ovaj razred uključuje:

- rad muzeja svih vrsta: